

Muhluri u kota ku hlaya nkarhi

Xitsonga

Ntlawa wa

4B



Zandile Malaza



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, tl, hl, n'w, ny, ch, dy, rh, ndz, kh, kw, nk, ts, ndl, nkw, tsh, by, mpf, ntsw

Marito mo titoloveta (mpfuxeto)

yintshwa, exikolweni, emahlweni, xibodze, namuntlha

Muhluri u kota ku hlaya nkarhi

Xitsonga

Ntlawa wa 4B

ISBN: 978-1-77981-431-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Zandile Malaza

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Jesse Pietersen

Nkhaviso na mpapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Muhluri u kota ku hlaya nkarhi



Zandile Malaza



Muhluri u na wachi yintshwa. U le ku dyondzeni ka ku hlaya nkarhi.


“Wa karhi wa antswa eka ku hlaya nkarhi, Muhluri,” ku vula kokwana.

Xin’we xo biha hi leswaku Muhluri u tshama a siyiwile hi nkarhi. U endla swilo hinkwaswo hi ku nonoka!

“Sweswi i awara ya 6, Muhluri,” ku vula kokwana. “I nkarhi wa xilalelo!”

Muhluri u dya xilalelo xa yena hi ku nonoka.

“Mufana loyi u nonoka ku fana na xivungu,” ku anakanya kokwana.





“Sweswi i awara ya 7, Muhluri,” ku vula kokwana. “I nkarhi wa ku hlamba na ku tilulamisela ku ya etlela.”

Muhluri u buracha meno ya yena hi ku nonoka. U tilulamisela ku ya etlela hi ku nonoka.

“Mufana loyi u nonoka ku fana na humba,” ku anakanya kokwana.

Hi awara ya 6 mixo lowu landzelaka, Muhluri wa ha etelele.

“Pfuka, Muhluri!” ku vula kokwana.

“Mufana loyi u nonoka ku fana na khongoloti,” a anakanya.





I awara ya 7 nimixo.

“Hatlisa, Muhluri! U ta siyiwa hi nkarhi wa xikolo,” ku vula kokwana.

Muhluri u hlamba hi ku nonoka. U ambala hi ku nonoka. U dya swakudya swa yena hi ku nonoka.

“Mufana loyi u nonoka ku fana na rimpfani,” ku anakanya kokwana.


I awara ya 8 nimixo.

Muhluri u siyiwile hi nkarhi wa xikolo. A ka ha vonaki vadyondzi van'wana.

“Hatlisa, Muhluri!” ku vula kokwana.

Kambe Muhluri u famba hi ku nonoka swinene loko a ya exikolweni, a ri karhi a wisa hi ndlela.

“Mufana luya u nonoka ku fana na xibodze,” ku anakanya kokwana.





Hi awara ya 10 nimixo, Muhluri u famba hi ku nonoka a ya etlilasini.

Hinkwavo va n'wi sondzolota. U siyiwile hi nkarhi swinene!

Muhluri a nga tsakeli ku sondzolotiwa. U khomiwile hi tingana letikulu.


“A ndzi nge he pfuki ndzi nonokile na ku siyiwa hi nkarhi nakambe,” a ti byela.

Mixo lowu landzelaka, Muhluri u hubuta a pfuka, a languta wachi ya yena. I awara ya 5. Kokwana wa ha etelele.

Hi ku hatlisa, Muhluri u tilulamisela ku ya exikolweni.

Namuntlha a hi Muhluri xibodze. Namuntlha i Muhluri xinkakaka!





Muhluri u famba hi ku hatlisa a ya exikolweni.
U languta wachi ya yena. I awara ya 7
nimixo naswona hi yena wo rhangga ku fika
exikolweni!



Masiku lawa Muhluri a nga ha sijiwi hi nkarhi. Wa swi kota swinene ku hlaya nkarhi. Naswona u ya emahlweni a nga ha sijiwi hi nkarhi.

Kokwana wa tinyungubyisa hi yena!



Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatiole wa Nhlangano
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

